

# I'm Back (ca)

拍數: 32      牆數: 2      級數: Pricipiant  
編舞者: Joan Josep Corella (ES) - April 2022  
音樂: Back On the Road - The Cumberland River Project



1 Restart, 1 Tag

Restart: 2ª paret

Tag: final de la 3a, 4a and 6a parets

Intro: 16 temps. Começa amb la lletra

## A1: DOUBLE KICK FWD ( R ) – COASTER STEP – ROCK FWD ( L ) – COASTER STEP

1-2            Dos patadas cap endavant amb PD  
3&4           Pas cap enrere amb PD, pas PE al costat del PD, pas cap endavant amb PD  
5-6           Pas cap endavant amb PE, recupero pes en PE  
7&8           Pas cap enrere amb PE, paso PD al costat del PE, pas cap endavant amb PE

## A2: ROCK SIDE ( R ) – COASTER STEP – ROCK SIDE ( L ) – MODIFIED COASTER STEP ( ending touch )

1-2           Pas cap a la dreta amb PD, recupero pes al PE  
3&4           Pas cap enrere amb PD, pas PE al costat del PD, paso cap endavant amb PD  
5-6           Pas cap a l'esquerra amb PE, recupero pes al PD  
7&8           Pas cam enrere amb PE, pas PD al costat del PE, marcar punta del PE al costat del PD

## A3: POINT SWITCHES ( L-R ) – HEEL FWD ( L ) – HOLD – HEEL SWITCHES ( R-L ) – TOE BACK ( R ) – HOLD

1&2           Señalar punta del PE a l'esquerra, pas PE al costat del PD, señalar punta del PD a la dreta  
&3-4          Pas PD al costat del PE, marcar taló esquerra cap endavant, pausa  
&5&6          Pas PE al costat del PD, marcar taló dret cap endavant, pas PD al costat PE, marcar taló esquerra cap endavant  
&7-8          Pas PI junto al PD, marcar punta del PD hacia atrás, pausa

• En la 2a pared bailar hasta el tiempo 24 y continuar con Tag 1 mirando a las 06.00

## A4: ROCK FWD ( R ) – SAILOR 1/4 TURN R – PIVOT 1/4 TURN R – STOMP ( L ) – STOMP UP ( R )

1-2           Pas cap endavant amb PD, recupero pes al PE  
3&4           Girar 1/4 de volta cap a la dreta realitzant un semicercle i pas enrere amb PD, pas cap a l'esquerra amb PE, petit pas cap endavant amb PD ( 03.00 )  
5-6           Pas cap endavant amb PE, girar 1/4 cap a la dreta ( 06.00 )  
7-8           Picar PE al costat del PD, picar PD al lloc sense canviar el pes

Tornar a començar

TAG 1: En la 2a paret ballar fins el temps 24 i afegir els següents 4 temps :

### 1-4 STOMP ( R ) – 3 HOLDS

1-4           Picar PD al costat del PE, 3 pausas

TAG 2: Acabada la 3a paret mirant a les 12.00 s'hi afegirant els següents 8 temps :

### 1-8 HEEL TOUCHES ( R – L ) – MILITARY TURN

1-2           Marcar taló D cap endavant, tornar al centre  
3-4           Marcar taló E cap endavant, tornar al centre  
5-6           Pas cap endavant amb PD, girar 1/2 volta cap a l'esquerra  
7-8           Pas cap endavant amb PD, girar 1/2 volta cap a l'esquerra

TAG 3 : Acabades la 4a y 6a paret mirant a les 06.00 s'hi afegirant els següents 12 temps :

1-12          Tag 2 + Tag 1

FINAL:

Acabada la paret 9, la última, mirant a las 12.00 , acabarem el ball amb STOMP FWD ( R ), picar cap endavant amb PD

Last Update: 3 Oct 2022

---